`
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ހު ލާސާ ރިޕޯޓު
މައްސަލަ ނަންބަރު: 272/VTR/2021
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާ ރީހު : 07 ޑިސެންބަރު 2021
މައްސަލަ ނިމުނު ތާ ރީހު : 30 ނޮވެންބަރު 2022
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ސައިމަން ޓްރޫޑެލް، ކެނެޑާ
)ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: AJ827366)
މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު: C-919/2006)
ޞަފްޙާ 27 ގެ 1
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal

ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
ސައިމަން ޓްރޫޑެލް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 272/VTR/2021
މައްސަލައިގެ ހު ލާސާ:
މި މައްސަލައަކީ، ސައިމަން ޓްރޫޑެލް، ކެނެޑާ)ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 01) AJ827366 ޖޫން 2019 އިން ފެށިގެން ސްކޫބާ
ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ސްކޫބާ ސްޕާ ޔިންގގެ ކްރޫޒް މެނޭޖަރެއްގެ މަގާމު އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، 18 ސެޕްޓެންބަރު 2021
އިން ފެށިގެން އެފަރާތް އަހަރީ ޗުއްޓީގައިވަނިކޮށް، އެފަރާތުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެންކަމަށް ބުނެ އެއްވެސް އަސާސެއް
ނެތި އަދި ހަގީގަތާ ހިލާފު ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބޭއިންސާފުން، ގާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫ ނު)
އާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ވަޒީފާގެ މައްސަލަތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލަތަކާ ހިލާފަށް
މައުޟޫއީ އަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީއާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާ ތުގެ
ވަޒީފާގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރި 02 (ދެއެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި
އިނާޔަތްތައް ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިނުވާތީއާއި، އެފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތުގައި އެފަރާތަށް ހައްގުވާ 01 (އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ
ޗުއްޓީގެ ފައިސާ އެފަރާތަށް ދީފައިނުވާތީ، އަދި އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ހޭދަވި ދުވަސްތަކަށް މުސާރައިގެ
1/3 (ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި) ޗުއްޓީގެ ފައިސާ ގޮތުގައި ހައްގުވާކަމަށް ދެކޭތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ
އިއާދަކޮށްދިނުމަށާއި، އެފަރާތަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި، އަދި އެފަރާތުގެ
ވަޒީފާ އަނބުރާ އިއާދަކުރެވޭ ތާރީހާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް އެކީ އެއްފަހަރާ ދޭންޖެހޭނެކަމަށް
ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުދީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ފައިސާއާއި މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުދީވާ ޗުއްޓީގެ ފައިސާއަކީވެސް އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫއީ އަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކޮށްފައިނުވާތީ މައްސަލަ ރައްދުވި
ފަރާތުގެ ކިބައިން އެފަރާތަށް 06 (ހައެއް) މަސް ދުވަހުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތް ނަގައިދިނުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، މި
މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާ އެނބުރި އިއާދަކޮށްދިނުމަށް ނިންމާ ހާލަތުގައި އެފަރާތް އެނބުރި ދިވެހިރާއްޖެއަށް
އައުމަށް ހިނގާ އެންމެހައި ހަރަދަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޒިންމާވާންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،
މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރުމުން އެފަރާތުގެ ކެރިއަރަށާއި ނަމަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ
ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް އެދި ސައިމަން
ޞަފްޙާ 27 ގެ 2
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
ސައިމަން ޓްރޫޑެލް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 272/VTR/2021
ޓްރޫޑެލްގެ ފަރާތުން ސްކޫބާ ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް 07 ޑިސެންބަރު 2021 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް
ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.
މެންބަރުގެ ރައުޔު
ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ ރައުޔު
މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން:
1. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ ސައިމަން ޓްރޫޑެލް، ކެނެޑާ (ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:)،(AJ827366 މީގެފަހުން 'މައްސަލަ
'
ހުށަހެޅި ފަރާތް ގޮތުގައި މު ހާ ތަބުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް(މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި
'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަ ރުކުރާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
1.1 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ސްކޫބާ ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ސްކޫބާ ސްޕާ ޔިންގ)މީގެ ފަހުން 'މައްސަލަ ރައްދުވި
ފަރާތް' ގޮތުގައި މުހާތަބުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް(ގެ ކްރޫޒް މެނޭޖަރެއްގެ މަގާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި ފަރާތެއްކަމަށާއި، މައްސަލަ
ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް އަ އްޔަނުކުރެވިފައިވާ ތާރީހަކީ 01 ޖޫން 2019 ކަމަށާއި، 05 އޮކްޓޫބަރު 2021 ގައި
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އެފަރާތް އަދާކުރަމުން ދިޔަ މަގާމުގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި
(USD3,500 ތިންހާސް ފަސްސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު(ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި،
1.2 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ
ވަޒީފާގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރި 02 (ދެއެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ
މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިނުވާތީކަމަށާއި، އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ 18 ސެޕްޓެންބަރު
2021 ގައި އެފަރާތް އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް ފޮނުވާލުމަށްފަހު، އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ވަނިކޮށް 05 އޮކްޓޫބަރު 2021 ގައި ސުލޫކީ
މައްސަލައަކާ ހުރެކަމަށް ބުނެ، އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތި އަދި ހަގީގަތާ ހިލާފު ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ވަރަށް
ބޭއިންސާފުން، ގާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޞަފްޙާ 27 ގެ 3
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
ސައިމަން ޓްރޫޑެލް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 272/VTR/2021
ކޯޓުތަކުން ވަޒީފާގެ މައްސަލަތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލަތަކާ ހިލާފަށް މައުޟޫއީ އަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ
އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމެއްނެތިކަމަށާއި،
ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކޮންމެ 03
(ތިނެއް) މަހަކަށް ފަހު 01 (އެކެއް) މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ލިބެންޖެހޭކަމަށާއި، އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
02 (ދެއެއް) މަސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ހައްގުވާއިރު އެފަރާތަށް ދީފައިވަނީ 01 (އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަށްވާ
ފައިސާކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 07 (ހަތެއް) މަސް ދުވަސް
ހޭދަކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ގަބޫލު ކުރާގޮތުގައި އިތުރަށް ހޭދަވި ދުވަސްތަކަށް މުސާރައިގެ 1/3)ތިންބައިކުޅަ
އެއްބައި(އެފަރާތަށް ޗުއްޓީގެ ފައިސާ ގޮތުގައި ހައްގުވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާ ހަގަކުރެވެއެވެ.
2. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދޭގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނާ ހި ލާފަށްކަމަށް
ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ އިއާދަކޮށްދިނުމަށާއި، އެފަރާތަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި
ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި، އަދި އެފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިއާދަކުރެވޭ ތާރީހާ ހަމައަށް
ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް އެކީ އެއްފަހަރާ ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ނުދީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ފައިސާއާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުދީވާ ޗުއްޓީގެ ފައިސާއަކީވެސް
އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި
މައުޟޫއީ އަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކޮށްފައިވާނުވާތީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކިބައިން އެފަރާތަށް
06 (ހައެއް) މަސް ދުވަހުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތް ނަގައިދިނުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި،
2.1. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާ އެނބުރި އިއާދަކޮށްދިނުމަށް ނިންމާ ހާލަތުގައި އެފަރާތް އެނބުރި ދިވެހިރާއްޖެއަށް
އައުމަށް ހިނގާ އެންމެހައި ހަރަދަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޒިންމާވާންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،
މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރުމުން އެފަރާތުގެ ކެރިއަރަށާއި ނަމަށް ލިބިފައިވާ
ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް
ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ޞަފްޙާ 27 ގެ 4
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
ސައިމަން ޓްރޫޑެލް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 272/VTR/2021
3. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޝަކުވާއަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް
ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކްރޫޒް މެނޭޖަރުގެ މަގާމު އަދާކުރުމުގައި ޑިއުޓީ ވަގުތު ބަނގުރާ ބޮއެ
މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ކަސްޓަމަރުން ކުރިމަތީ އުޅެ، އެ ހާލަތުގައި ހުރެ ބޯޓުގެ ކެޕްޓަނަށް ބޯޓު ދުއްވުމާއި ބޯޓުގެ ނަގިލި ލުމަށް
އިރުޝާދުދީފައިވާތީ، މި އަމަލަކީ ބޯޓުގައި ތިބި ކަސްޓަމަރުން އަދި ބޯޓު ފަޅުވެރިންގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށް ގެއްލުންވާފަދަ
އަމަލަކަށްވެފައި މަސްތުގެ އަހުލާގާ ނުބައްދަލު އަމަލެއްކަމުގައި ދެކިކަމަށާއި،
3.1. ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ސޮއި ކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ތަބާވާންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ އަހުލާގީ
މިންގަނޑުތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެގޭ ގާނޫނުތަކަށް ތަބާވުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ހާއްސަކޮށް ބަނގުރަލާ މަސްތުވާތަކެތި
މަނާކޮށްފައިވާ ގާނޫނުތަކަށް ތަބާވުމަކީ ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް މަތިކޮށްފައިވާ އިލްތިމާޒެއްކަން ސާފު
ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ތަކުރާރުކޮށް މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އަދި މަސައްކަތު ގަޑީގައި ބަނގުރާ ބޮއެ
މަސްތުގެ ހާލަތުގައި އުޅެފައިވާކަމަށާއި، މިއީ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ހިލާފުކަމެއްކަމަށާއި،
3.2. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މި އަމަލަކީ ގާނޫނު ނަންބަރު 2 /2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 23 ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކުރާފަދަ މަސައްކަތުގެ އަހްލާގާ އެކަށީގެންނުވާފަދަ އަމަލެއްކަމަށާއި، އެފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން
ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބަހައްޓައިފިނަމަ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް
ގެއްލުންވެދާނެފަދަކަމެއްކަމަށް އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކުން ގަބޫލުކުރެވިގެންކަމަށާއި،
3.3. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ 23 ވަނަ
މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކޮށްކަން 05 އޮކްޓޫބަރު 2021 ގައި އެ ފަރާތަށް ދީފައިވާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ލިޔުމުން އެނގެން
އޮންނާނެކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ބޯޓު ދުއްވުމުގެ އިރުޝާދު ދިނުމަށް ހުރި ފަރާތަށްވާއިރު އެ ފަރާތް މަސްތުގެ
ހާލަތުގައި ހުރެ ދޭ އިރުޝާދުތަކުގެ ސަބަބުން ބޯޓުގައި ތިބޭ އެންމެންގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާނެކަން އެކަށީގެންވާކަމަށާއި
އަދި މިއީ އެފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ އިލްތިޒާމްތަކާ އަސާސީގޮތުން ހިލާފުކަމެއްކަމުން މިއީ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ޖައުހަރީ
ޝަރުތަކާ ހިލާފު އަމަލެއްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މި އަމަލުގެ ސަބަބުން އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް 31 ޖުލައި
ޞަފްޙާ 27 ގެ 5
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
ސައިމަން ޓްރޫޑެލް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 272/VTR/2021
2021 ގައި އަންގައި އިންޒާރުގެ ލިޔުމެއް ދީފައިވާނެކަމަށާއި، މި ލިޔުމުގައި އެފަދަ އަމަލެއް ތަކުރާރުނުކުރުމަށް އަންގާ،
ތަކުރާރުވެއްޖެނަމަ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން އިތުރު އިންޒާރަކާ ނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް މެދުވެރިވި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ
Alcohol Abuse“ “ކަން މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުމުން އެނގޭނެކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަމަލުތަކަކީ ކުންފުނީގެ
ނަން ބަދުނާމުވާނެފަދަ އަމަލެއްކަމުން އިތުރު އިންޒާރަކާ ނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަން ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، އެފަރާތް ފާޅުކަން ބޮޑު
ޣައިރު ސުލޫކީ އަމަލެއްކޮށްފައިވުމުން، ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މައުޟޫއީ
އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމަށްފަހުކަމަށާއި،
31 .3.4 ޖުލައި 2021 ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން ދެވުނު އިންޒާރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން، މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަމަލުތަކާމެދު ބޯޓުގެ މުވައްޒަފުން އަދި ކަސްޓަމަރުންގެ ބަހެއް ލިބިފައިވާކަމަށާއި، އެފަރާތާ މެދު އިސްލާހި
ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިން، އެފަރާތާމެދު ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް، ބޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނާ އިންޓަވިއުކޮށް
އިދާރީ ތަހުގީގެއް ހިންގާފައިވާނެކަމަށާއި، އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 31 ޖުލައި 2021 ގައި އިންޒާރު ދެވުނީ
އަނގަބަހުން އެތަށް އިންޒާރެއް ދެވި ނަސޭހަތްތެރިވުމަށްފަހުކަމަށާއި، އަދި މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް
ފުރުސަތު ލިބިދީފައިވާއިރު އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރެވިފައިވާނެކަމަށް މައްސަލަ
ރައްދުވި ފަރާތް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
4. މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދޭގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ
2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 23 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ހަލާތެއް މެދުވެރިވެ، އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން
ގާއިމުކުރުމަށްފަހުކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދިފައިވާފަދަ އަމުރެއް މައްސަލަ ރައްދުވި
ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުރާނެ ގާނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ޞަފްޙާ 27 ގެ 6
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
ސައިމަން ޓްރޫޑެލް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 272/VTR/2021
5. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އެއްވެސް ފަރާތެއް ދާއިމީ
ސިފައެއްގައި އައްޔަނުނުކުރުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދިފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާ އެއްވެސްކަމެއް
ނުކުރުމަށް ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް އަމުރު ކޮށްދިނުމަށްއެދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަގުތީ އަމުރަކަށް
އެދިފައިވެއެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ވަގުތީ އަމުރާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ފާހަގަކުރި ކަންތައްތަކަށް
ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން ވަގުތީ އަމުރެއް މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ދިޔަ މަރުހަލާގައި
ނެރެދީފައިވާނެއެވެ. މި ނިންމުމުގެ ތަފްސީލު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު 200-VTR/VA/2021/45
(30 ޑިސެންބަރު)2021 'ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް' ގައި
ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
6. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ފުރުސަތު
ދެވިފައިވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ
ޝަފަހީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި؛
1. މާރިއޯ މައިކަލް ޕަޒިއެކް، ޕޮލެންޑް)ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 1281312EW)؛
2. މުޙައްމަދު ޝިފާޢު، ހަވީރު، ގދ. ގައްދޫ)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 252179A)؛
3. ސާޖިވް ކުމާރަން ތަންގަވެލޫ، ސްރީލަންކާ)ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 6220098N)؛
4. ޢަލީ ރަޝީދު މުޙައްމަދު، އިރަމާގެ، ގދ. ގައްދޫ)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:
036743A)؛
ހުށަހަޅާފައިވުމުން، މި ފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަސް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި 06 ސެޕްޓެންބަރު
14 ،2022 ސެޕްޓެންބަރު 2022، އަދި 09 އޮކްޓޫބަރު 2022 ގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު އަޑުއެހުންތަކުގައި
ނަގާފައިވާނެއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިވެރިންގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ތާވަލު ކުރެވުނު އެންމެހައި
އަޑުއެހުންތަކަށް ހާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ޢަލީ ރަޝީދު މުޙައްމަދަށް ރައްދު ކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް އެފަރާތުން ހާޟިރުވެފައެއް
ޞަފްޙާ 27 ގެ 7
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
ސައިމަން ޓްރޫޑެލް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 272/VTR/2021
ނުވެއެވެ. އަދި 09 އޮކްޓޫބަރު 2022 ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ނޭދޭކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން އެފަރާތުގެ ހެކިބަސް މި މައްސަލައިގައި ނަ ގާފައިވެ އެވެ.
7. ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި، އަދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން، މުވައްޒަފަކު
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެ ، ގާއި މުކުރަންޖެހޭ މައުޟޫއީ އަދުލުވެރިކަން (substantive
fairness(އަދި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން procedural fairness((ގާއިމުކުރުމަށްފަހުގައިތޯއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތް އެދިފައިވާގޮތަށް އެ ފަރާތުން އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ އިއާދަކޮށް އެފަރާތަށް ނުލިބިވާ މުސާރައާއި، އެފަރާތަށް
ހައްގުވާ ޗުއްޓީގެ ފައިސާ އަދި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މިންވަރެއްގެ ފައިސާ ދޭންޖެހޭނެ ތަނެއް އޮތްތޯ ބަލަންޖެހޭކަމުގައި
ދެކެމެވެ.
8. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން
8.1. މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި، މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އަދުލުވެރި
ނިންމުމަކުންތޯ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންތޯ ބެލުމުގައި ދެ އުންސުރެއް ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމާއި، އެއީ
މައުޟޫއީ އަދުލުވެރިކަން substantive fairness((އަދި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން (procedural
fairness(ގާއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބެލުންކަން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/HC-A/24 އާއި
2011/HC-A/134 ގަޟިއްޔާއިން އެނގޭކަމާއި، މިގޮތުން މައުޟޫއީ އަދުލުވެރިކަމަކީ، މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރުމަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަ ރާތަކުން ހިޔާރުކުރާ އަސާސެއް އެއީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުއްދަކުރާ
ފަދަ އަދުލުވެރި ސަބަބަކަށްވުމުގެ އިތުރުން އެ ހިޔާރުކުރާ އަސާސެއްގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި
އުންސުރުތައް ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ބެލުންކަން އެނގޭކަމާއި، އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމަކީ، މުވައްޒަފަކު
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އަދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބެލުމުގައި
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުންކަން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އިސްވެ ދެންނެވުނު
ގަޟިއްޔާތަކުންނާއި އެ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ މިބާވަތުގެ އެހެން މައްސަލަތަކުން އެނގެން އޮވެއެވެ.
ޞަފްޙާ 27 ގެ 8
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
ސައިމަން ޓްރޫޑެލް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 272/VTR/2021
8.2. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުން
8.2.1. މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ގާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޟޫއީ
އަދުލުވެރިކަން substantive fairness((މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ގާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރު، ވަޒީފާދޭ
ފަރާތުން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ގާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޟޫއީ އަދުލުވެރިކަން (substantive
fairness(ގާއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނީ؛
1. ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހިޔާރުކުރާ އަސާސެއް އެއީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރުމަށް ހުއްދަކުރާފަދަ އަދުލުވެރި ސަބަބަކަށްވުމުގެ އިތުރުން؛
2. އެ ހިޔާރުކުރާ އަސާސެއްގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އުންސުރުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަކަމާއި؛
އަދި
3. އެ ހިޔާރުކުރާ އަސާސެއްގެ ދަށުން މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ތަތުބީގުކޮށްފައިވާ
ހަމައަކީ އެކަށީގެންވާ ހަމައަކަށް ވާނަމަކަން؛
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/HC-A/24 އާއި 2011/HC-A/134 ގަޟިއްޔާ އާއި އެ ކޯޓުން
ނިންމާފައިވާ މި ބާވަތުގެ އެހެން މައްސަލަތަކުން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
1
8.2.2. މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ގޮތުން އެފަރާތަށް ދީފައިވާ ލިޔުމަށް
ބަލާއިރު،
“The purpose of this letter is to inform you of our decision to dismiss you from
employment as a Cruise Manager with Scubaspa Pvt. Ltd under section 23 of the
Employment Act of the Maldives, effective immediately.
The cause for termination is persistent alcohol abuse whilst on duty as the Cruise
Manager.
1މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފޯމާއެކު 'އެގްޒިބިޓް '1 ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީ 05(އޮކްޓޫބަރު)2021
ޞަފްޙާ 27 ގެ 9
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
ސައިމަން ޓްރޫޑެލް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 272/VTR/2021
…”
މި އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިހެން ދިނުމެއް ނެތިކަން
އެނގެން އޮވެއެވެ.
8.2.3. ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 2 /2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު)
ގެ 23 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހާލަތުތަކުގައެވެ. އެގޮތުން، އެ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ؛
] ނޯޓީހެއް ދިނުމަކާނުލައި ، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް އޭނާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ، އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު
އެކަށީގެން ނުވުމާއެކު ، އޭނާ ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ ، އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު ، ކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށް
ވަޒީފާދޭފަރާތަށް ނުފެންނަ ޙާލަތުތަކުގައެވެ [.
އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،
] މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއްގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އެކަށީގެންނުވާކަމަށް
ބެލެވޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުގައެވެ .
(1) ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް
ފެނުން ؛
(2) ޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުން [.
މިފަދައިން ކަމާއި، ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ
23 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނެ ހާލަތްތައް
ތަފްސީލުކޮށްދެމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ، އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/SC-A/27
(އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް) ގަޟިއްޔާގެ ޝަރީއަތް
ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 32 އަދި 33 ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ؛
ޞަފްޙާ 27 ގެ 10
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
ސައިމަން ޓްރޫޑެލް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 272/VTR/2021
" ނޯ ޓިސްނުދީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި
ބުނެފައިވާ ފަދައިން އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮވެގެންނެވެ . އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނީ ދެ ހާލަތެއްގައެވެ .
އެއީ :
i))ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުން .
ii))ޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުން .
ކޮންމެކޮންމެ ޣައިރުސުލޫކީ ޢަމަލަކީ misconduct((އެ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަކު ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ނުވެ ހިނގައިދާނެއެވެ .
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހުއްދަވާނީ
މުވައްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް gross misconduct((ކަމަށް ވާނަމައެވެ . އެ
އަމަލަކީނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހުއްދަވާފަދަ ފާޅުކަން ބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަލަމެއްކަމަށް
ބެލެވޭނީ ، މުވައްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ ގުޅުން އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިންވަރުގެ
ސީރިއަސް އަމަލެއް ކަމަށް ވާނަމައެވެ . މުވައްޒަފުގެ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ ( )1 ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ ވަޒީފާގެ
އެއްބަސްވުމުގެ ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް ވާނަމަ ، ނުވަ ތަ ( )2 އެ ކަމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާއި
ދެމެދުގައި އޮންނަ ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ހިމެނޭ އޮންމެ މައިގަނޑު ސިފަކަމަށްވާ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ
އިތުބާރު އަދި އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ވާނަމަ ، ނުވަތަ ( )3 އެ ކަމަކީ އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާދޭ
ފަރާތަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީގޮތުން ނުވަތަ ސީދާގޮތެއްގައި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ވާނަމަ ،
އެ ޢަމަލަކީ ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާޅުކަން ބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ ޢަމަލެއް ކަމަށް
ބެލެވިދާނެއެވެ ".
މި އިބާރާތުންނެވެ.
8.2.4. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވާ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަކުރާރުކޮށް ބަނގުރަލުގެ އިސްތިއުމާލު persistent alcohol abuse“ “ކުރުންކަމުގައި އެނގެން އޮންނައިރު،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/280 ގަޟިއްޔާގައި؛
ޞަފްޙާ 27 ގެ 11
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
ސައިމަން ޓްރޫޑެލް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 272/VTR/2021
..." ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،
ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާގުޅިގެން ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ
ހުށަހެޅުމުން ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި ލިއުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބު ފިޔަވައި އެހެން
ސަބަބުތަކެއް ޕްރިސިޝަން މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމި ޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް އެސަބަބުތަކަށް
ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭނެކަމާއި ، މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބުކަމަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ލިއުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ސަބަބު ފިޔަވައި އެހެން ސަބަބުތަކެއް ހުށަހަޅައި ، އެސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެން
ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި ،
އެހެންކަމުން ، މިމައްސަލާގައިވެސް ބަލަން ޖެހޭނީ ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި އޭނާ
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ، ޙަޤީޤަތުގައިވެސް އެސަބަބު އޮތްތޯއާއި ، އަދި އޮތްނަމަ އެއީ ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްތޯކަމާއި ، ".
މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބުގެ
ގޮތުގައި ބަލަންޖެހޭނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޗުޓިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބަށްކަން އެނގެން އޮތުމުން، މި
މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ އިސްވެ މި ރިޕޯޓުގެ 10 ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ އަމަލެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރު، މި މައްސަލައިގައި
ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި ހެކިވެރިންގެ ހެކިބަހަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު އަން ނަނިވި ކަންކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
8.2.5. މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ‘CONTRACT OF
01 (EMPLOYMENT‘ ޖޫން (2021 ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުގެ 11 ވަނަ ނުކުތާއަށް ބަލާއިރު،
“2.DESCRIPTIONOFDUTIES
As a Cruise Manager you are expected to manage the vessel in keeping with the highest
standardsofsafety,serviceandcleanliness.
YourdutiesandresponsibilitiesasaCruiseManagerincludebutarenotlimitedto:
…
ޞަފްޙާ 27 ގެ 12
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
ސައިމަން ޓްރޫޑެލް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 272/VTR/2021
EnsuringthatthenameandcorporateimageofScubaspaPvt.Ltdasaluxurybrandofholiday
destinationispromoted,maintainedandprotected.”
މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އުޅަނދުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި، ހިދުމަތާއި، ސާފުތާހިރުކަން
އެންމެ މަތީ ފަންތީގައި ބަލަހައްޓައި ކުންފުނީގެ ނަން ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހިފަހައްޓަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މި އެއްބަސްވުމުގެ 3 ވަނަ ނަންބަރަށް ބަލާއިރު،
“3.1ROTATIONSYSTEM
DuringyourtenurewithScubaspaPvt.Ltdyouarerequiredtowork13consecutiveweekson
boardfollowedby4weeksofvacations,continuedin3roundstofulfilthe12-monthcontract.
…
3.2WORKINGHOURS
DuetothenatureofScubaspabusinessandtheleadroleofyourpositionnofixedworking
hourscanbesetandflexibilityisexpected.Thebusinessneedsofthecompany,thefulfillingof
yourresponsibilitiesandthesatisfactionoftheguestsarethefactorsdictatingyourindividual
workingday.”
މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޖެހިޖެހިގެން 13 (ތޭރަ) ހަފްތާ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭކަމަށާއި،
އެއަށްފަހު 04 (ހަތަރެއް) ހަފްތާގެ ޗުއްޓީއަކަށްފަހު ހަމަ އެފަދައިން ކުރިއަށްދާނެކަމަށާއި، އަދި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަކި
ވަގުތެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން، މި އެއްބަސްވުމުގެ 9 ވަނަ ނަންބަރަށް ބަލާއިރު،
“…Youwillbeexpectedtorigidlyadheretoallthelawsandregulationsbindinguponthose
workingandlivingintheRepublicofMaldives.
Bysigningthiscontractofemployment,youareagreeingtohonorandshowrespectforthe
localpeopleandMaldivianculture.Thisincludesbutisnotlimitedto,respectingtheirlawson
alcohol,drugsandotherforbiddenpractices...”
ޞަފްޙާ 27 ގެ 13
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
EmploymentTribunal|G.Fathuruvehi|BuruzuMagu|Male’|Maldives
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
ސައިމަން ޓްރޫޑެލް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 272/VTR/2021
މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާ ގަވާއިދުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ބޯލަނބަން ޖެހޭނެކަމާއި، މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުއްދަތުގައި ދިވެހިންނަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފަތަށް އިހުތިރާމްކުރަން އެއްބަސްވާކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ބަނގުރާ ބުއިމާއި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި އަދި މަނާކުރެވިފައިވާ އެހެނިހެން
ކަންކަމާ ގުޅިގެން ހެދިފައިވާ ގާނޫނުތަކަށް އިހުތާރުމުކުރުމަށް އެއްބަސްވެވުނީކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
8.2.6. މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް ހުށަހަޅާފައިވާ އެފަރާތުގެ Code of Conduct“ “އަށް ބަލާއިރު،
“Drugs/IllicitSubstances
...
Alcoholconsumptionis allowedonspecialoccasionwithapprovalofthe cruisemanager only.
Excessiveconsumptionofalcoholisforbiddenatalltimes.Nostaffmembershouldbeattending
guestswhenundervisibleinfluenceofalcohol.”
މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ކްރޫޒް މެނޭޖަރުގެ ހުއްދައާއެކު ބައެއް ހާއްސަ މުނާސަބުތަކުގައި ބަނގުރަލުގެ އިސްތިއުމާލު
ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވީނަމަވެސް، އާދަޔާ ހިލާފަށް ގިނައިން ބަނގުރަލު ގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ މަނާކަމެއްކަމާއި،
މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު 'ގެސްޓުން' އަށް ހިދުމަށް ދީގެން ނުވާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
8.2.7. މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އިންޒާރު ދިނުމުގެ ގޮތުން 31 ޖުލައި 2021
ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމަށް ބަލާއިރު،
“It has been brought to our attention that, despite several verbal warnings and friendly
reminders, your conduct in regards to alcohol consumption while on duty has not changed.
Multiple comments from the crew members and the guests, further compared with your
monthlybar bills, leave uswith no doubtthatyou havebeen regularly abusing alcohol, to an
extentthatwillnolongerbetolerated.
…
ޞަފްޙާ 27 ގެ 14
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
ސައިމަން ޓްރޫޑެލް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 272/VTR/2021
We do hopeyou can changeyour conduct andbe moremindful aboutyour position onboard,
… roleintheorganizationandresponsibilityitcarries.
Please see this letter as official warning. Another breach of the Code of Conduct and our
confidentinyour abilityto restrainfrom excessive alcohol consumptionwhen on duty,willbe
considered as negligent performance causing damage to the reputation of the company and,
accordingyouremploymentagreement,mayresultinterminationofyouremploymentwithout
furtherwarnings.”
މި ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެތައް ފަހަރަކު އަނގަބަހުން ނަސޭހަތް ދެވުނުނަމަވެސް
ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދާއިރު އެފަރާތުގެ ބަނގުރަލުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމަށް ބަދަލުއައިސްފައި ނުވާކަމަށާއި، އުޅަދުނގެ
މުވައްޒަފުންނާއި ފަތުރު ވެރިންގެ ފަރާތުން ޝަކުވާތައް ލިބޭތީއާއި, މަހުން މަހަށް ނެގޭ އެފަރާތުގެ ބާ ބިލްތަކަށް ބެލުމުން
ބަނގުރަލުގެ އިސްތިއުމާލު ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަކީ، އެއްވެސް ހާލެއްގައި ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއްނޫން ކަމަށާއި،
އިތުރަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން Code of Conduct‘ ‘އާ ހިލާފަށް އަމަލުކުރާނަމަ އިތުރު އިންޒާރަކާ ނުލައި
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަން އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
8.2.8. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަހުގީގު ރިޕޯޓުކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ
01“ (Employee Misconduct Report“ އޮކްޓޫބަރު (2021 އަށް ބަލާއިރު؛
“In September a final call between the Operations Manager, the Managing Director and
Simontookplace.DuringthecallSimonwasinformedaboutseriousallegations,supported
by constantly increasingbar bills. Simon refusedto admithewas abusing alcohol, stated
thatthecrewmemberswerenottellingthetruthandthatthequantitiesofalcoholreflected
in his bar bills were not high for him and quantities like these wouldn’t affect his
performance.
The above response from Simon, denying his clear misconduct and persistent alcohol
abuse, leavesthe managementwithno choice butto terminate his contractunder section
23oftheEmploymentAct.Hisworkethicsareunacceptableandthemanagementseesany
furthercontinuationofemploymentasdetrimentaltothecompanyandtheworkplace.”
ޞަފްޙާ 27 ގެ 15
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
ސައިމަން ޓްރޫޑެލް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 272/VTR/2021
މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަމަލުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރެވުނުއިރު އެކަމުގެ
މައުލޫމާތު އެފަރާތަށް ހިއްސާކު ރުމުން، އުޅަނދުގެ މުވައްޒަފުން ހަދަނީ ދޮގު ކަމަށާއި، ބާ ބިލްތަކުގައިވާ މިންވަރަށް
ބަނގުރާ ބުއިނަމަވެސް އެފަރާތުގެ މަސައްކަތަށް އަސަރު ނުކުރާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ 23
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެފަރާތް ވަޒީފައިން ވަކިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެ ވެއެވެ.
8.2.9. ހެކިވެރިންގެ ހެކިބަހުން އަދި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެފަރާތުގެ މުވައްޒަފުގެ ބަޔާނުން ފާހަގަވި
ކަންކަން
8.2.9.1. މާރިއޯ މައިކަލް ޕަޒިއެކްގެ ހެކިބަހުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ގިނަ އަދަދަކަށް
ބަނގުރަލުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާތީކަމަށާއި، އާންމުކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެފަރާތުން 15 މިލިލީޓަރު ހުންނަ
ބަނގުރަލުގެ 200 މިލިލީޓަރު ބޯކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މި އަމަލު އެކި ދުވަސްތައް މަތިން
އެފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރި އުޅަނދުގެ ކްރޫ މެންބަރުން ރިޕޯޓު ކުރިކަމަށާއި، ގެސްޓެއްގެ ފަރާތުންވެސް މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ 2021 ގެ ފުރަތަމަ 3 (ތިނެއް) ނުވަތަ 4 (ހަތަރު) ވަނަ މަހު
ލިބުނުކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރެ އުޅަނދަށް ގެންލުންވާފަދަ އަމަލުތައް
ކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އަދި ގެސްޓުންނަށް އެޓެންޑް ނުކުރާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށާއި،
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް "އެވައިލަބަލް" ނުވުމުން ގެސްޓުންގެ ކަންކަން ބާ ޓެންޑަރ ކުރަންޖެހުނުކަމަށާއި،
ހައުސްކީޕިންގގެ މުވައްޒަފުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކެބިންއިން ކުނި ބޭރުކުރާއިރު ބަނގުރާ ހުސްކުރި
ފުޅި ނެރޭކަމަށާއި،
މާރިއޯ މައިކަލް ޕަޒިއެކް މާލެ އައިސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތަށްވެސް އެކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާކަމަށާއި،
އެފަރާތަށް ފާހަގަވިކަންކަމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޝަކުވާތައް އެފަރާތް މާރިޗު 2021 ގައި ރާއްޖެއަށް
އައިސްއުޅުނުއިރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ހިއްސާކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، އެކަންކަމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތް އެފަރާތުން ބަނގުރަލުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާކަމަށާއި، ގެސްޓުން އަދި މުވައްޒަފުން
ކުރިމަތީގައިވެސް ބަނގުރަލުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާކަމަށް ބުނިކަމަށާއި،
ޞަފްޙާ 27 ގެ 16
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
ސައިމަން ޓްރޫޑެލް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 272/VTR/2021
ނަމަވެސް އެފަރާތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބަނގުރާ އިސްތިއުމާލު ކުރާތަން ފެނިފައިވާކަމަށާއި، އެފަރާތުން
މާލެ އައިސް އުޅަނދުގެ މުވައްޒަފުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުރީ މަސްތުގެ
ހާލަތުގައި ކަމަށާއި އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ނޫން ހާލަތަކު މާރިއޯ މައިކަލް
ޕަޒިއެކަށް ފެނިފައިނުވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރެ ގެސްޓުންނަށް ހިދުމަތް
ކޮށްދީފައިވާކަމަށާއި، އެކަން މާރިއޯ މައިކަލް ޕަޒިއެކް އަދި އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތަށްވެސް ފެނިފައިވާކަމަށާއި،
އެފަރާތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސްތު ހާލަތުގައިކަން އެނގެނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ލޯ ރަތްކޮށް
ހުރެ އަދި ވާހަކަ ދައްކާ ގޮތުންކަމަށާއި،
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މި އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން މާރިއޯ މައިކަލް ޕަޒިއެކް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
"ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް" މަތިން ހަނދުމަކޮށްދީ، އަނގަބަހުން އިންޒާރު ދީ ފައިވާނެކަމަށާއި، މިގޮތުން އެންމެ
ފުރަތަމަ އަނގަބަހުން އިންޒާރެއް ދީފައިވާނީ މާރިޗު 2021 ގައިކަމަށާއި އަދި ހަމަ މާރިޗު 2021 ގެ
ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ސެޕްޓެންބަރު މަހާއި ހަމައަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބާ ބިލްތައް މޮނީޓަރ
ކުރިކަމަށާއި، އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބާ ބިލްތައް ކޮންމެ މަހަކު އެފަރާތުގެ މުސާރައިން
ކަނޑާކަމަށާއި، ދެފަހަރު އަނގަބަހުން އިންޒާރު ދިނުމުންވެސް ބަދަލެއް ނައުމުން އޮގަސްޓު 1 ގައި ލިޔުމުން
އިންޒާރެއް ދީފައިވާނެ ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މިފަދައިން އިންޒާރު ދީފައިވަނީ އެފަރާތުގެ
އަމަލުތައް އިސްލާހުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމަށް ގަބޫލުކޮށް އެފަރާތުގެ އަމަލުތައް އިސްލާހުކުރުމުގެ
ގޮތުންކަމަށާއި،
މާރިއޯ މައިކަލް ޕަޒިއެކް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ސެޕްޓެންބަރު ފަހުކޮޅު
ތައްޔާރުކުރި "އެމްޕްލޯއީ މިސްކޮންޑަކްޓް ރިޕޯޓް" ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ފޯނުން
އިންޓަވިއު ކުރެވުނުކަމަށާއި، އެމަރުހަލާގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖަވާބުދިނީ އެއީ ތެދު ނޫންކަމަށާއި،
އެފަރާތުގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެފަރާތުގެ މަސައްކަތަށް ބުރޫނާރާނެކަމަށާއި، އަދި އެއްވެސް އިރަކު
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބަނގުރަލުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާކަމަށް ނުބުނާކަމަށާއި،
ޞަފްޙާ 27 ގެ 17
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
ސައިމަން ޓްރޫޑެލް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 272/VTR/2021
ކުންފުނީގެ ޕޮލިސީއިން މުވައްޒަފުންނަށް ބަނގުރަލުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ މަނާކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، ހާއްސަ
ހާލަތްތަކުގައި ހުއްދައާއެކު ބަނގުރަލުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރެވޭނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޑިއުޓީ ވަގުތުގައި
ބަނގުރަލުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެއްކަމަށް ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
8.2.9.2. މުޙައްމަދު ޝިފާއުގެ ހެކިބަހުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބަނގުރާ ފުޅި ގަނެ އަދި ބަނގުރަލުގެ އިސްތިއުމާލު
ކުރާތަން ފެނިފައިވާކަމަށާއި، އެފަރާތުން މަސައްކަތް ކުރާ އުޅަދުނގެ ބާ ކުރިމަތީގައިވެސް އަދި ގެސްޓުންގެ
ކުރިމަތީގައިވެސް ރާ ބޯން ހުންނަކަމަށާއި، އާންމުކޮށް ދުވަހުގެ 6 (ހައެއް) ގެ ފަހުން އަދި ހާއްސަކޮށް
"ބާރބެކިއު" ދުވަހު ބަނގުރަލުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާކަމަށާއި، ބީޗަށް ގެސްޓުން ގޮވައިގެން ދާއިރުވެސް
މަސްތުގައި ހާލަތުގައި ހުންނާތީ ރީއްޗަށް ނުހިނގޭ ކަމަށާއި، އެފަރާތް ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރީގައި ހުންނަ ފްރިޖުގަ އި
ބަނގުރާ ބަހައްޓާކަމަށާއި ނަމަވެސް އެފަރާތް ޗުއްޓީއަށް ދިއުމުންވެސް އަންނަ އެހެން މެނޭޖަރުން އުޅޭ
ދުވަސްވަރުގައި އެފަދައިން ބަނގުރާ ނުބަހައްޓާކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
8.2.9.3. ސާޖިވް ކުމާރަން ތަންގަވޭލަގެ ހެކިބަހަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެފަރާތުން މަސައްކަތް
ކުރި އުޅަނދުގެ ބާ އިން ބަނގުރާ ގަންނަކަމަށާއި އަދި އުޅަނދުގެ ގުދަނުންވެސް ބަނގުރާ ނަގާކަމަށާއި،
އެފަރާތް އެދުމުން ބާ އިން ބަނގުރާ ދޭ ކަމަށާއި އަދި ހަމަ އެއަށް ރުފިޔާ ދައްކާ ކަމަށާއި، ނުދައްކާނަމަ
އެނގޭނީ އެކައުންޓެންޓަށްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތުގެ ވަގުތުގައި ބަނގުރާ ބޮއެ ގެސްޓުން
ކުރިމަތީގައި އުޅެފައިވާތަން ފެނިފައިވާކަމަށާއި، ގެސްޓުންގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޝަކުވާ
ލިބިފައިވާކަމަށާއި، އެފަރާތް ގެސްޓަކާ ޒުވާބުކޮށް އަދި އެއްފަހަރު އަތްއިސްކޮށް 'ފައިޓް' ކޮށްފައިވާތަން
ފެނިފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބަނގުރަލުގެ އިސްތިއުމާލުގައި ހުރެ މަސައްކަތް ކުރަން ގޮސް
ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރާކަމަށާއި، އަދި ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި މަސައްކަތަށް ހާޟިރުނުވެ ސާޖިވް ކުމާރަން
ތަންގަވޭލަ އާއި އިތުރު މީހުންނަށް އެފަރާތުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާކަމަށް ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ޞަފްޙާ 27 ގެ 18
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
ސައިމަން ޓްރޫޑެލް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 272/VTR/2021
8.2.9.4. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި، ޢަލީ ރަޝީދު މުޙައްމަދުގެ ބަޔާނުން، މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ބަނގުރަލުގެ އިސްތިއުމާލުކޮށް، އަބަދުމެ މަސްތުގެ ހާލަތުގައި އުޅޭތަން
ދެކެފައިވާކަމަށާއި، އަދި މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރެ ބޯޓުގެ ނަގިލި ލުމަށްވެސް އިރުޝާދުދީ ޢަލީ ރަޝީދު
މުޙައްމަދުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަށް ބުރޫއަރާނެހެން އަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
8.3. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބަނގުރަލުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމާ ގުޅިގެން 31 ޖުލައި 22021 ގައި އިންޒާރު ދެވިފައިވާއިރު،
އެފަރާތުން ހަމަ އެ އަމަލު ތަކުރާރު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ގާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 23 ވަނަ
މާއްދާގެ ދަށުން އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު، އިސްވެ މި ރިޕޯޓުގެ 8.2 ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި، ހާއްސަ
ހާލަތްތަކުގައި ބަނގުރަލުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަކަން އެނގޭކަމާއި، ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް
ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ގިނަވަގުތު ބަނގުރަލުގެ އިސްތިއުމާލު ކޮށްފައިވާކަމާއި، އެފަރާތް މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރެ ގެސްޓުންނަ ށް
ހިދުމަތްދީ، އަދި އެފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އުޅަނދުގެ އެހެން މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމާއި، މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަމަލުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކަސްޓަމަރުންގެ
ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޝަކުވާ ލިބިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މަސައްކަތު ގަޑިގައި ބަނގުރަލުގެ
އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ ފާޅުކަން ބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެށް gross misconduct((ގޮތުގައި ބުރަވެވޭއިރު، މިފަދަ
އަމަލެއްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް އިސްލާހުވާނެކަމަށް ދެކި އެފަރާތަށް އިސްލާހުވުމަށް ފުރުސަތު ދެވުމަށްފަހުވެސް އެފަރާތުގެ
އަމަލުތައް އިސްލާހުނުކުރާކަމުގައިވާނަމަ، އެއީ ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ
އަމަލެއްކަމުގައި ބުރަވެވޭއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މި އަމަލަކީ އެފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި
މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ "ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ހިލާފުވުންކަމުގައިކަމަށް
3
ބުރަވެވޭއިރު، މިއީ އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މައްސަލައަށް
2މި ރިޕޯޓުގެ 8.2.7. ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންޒާރު
3 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/SC-A/27 ގަޟިއްޔާ
ޞަފްޙާ 27 ގެ 19
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
ސައިމަން ޓްރޫޑެލް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 272/VTR/2021
ރިއާޔަތްކުރާއިރު، ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރެވިދާނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާފަދަ
ފާޅުކަން ބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ gross misconduct((އަމަލެއް ކަމުގައި ބަލަންޖެހެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް ބަ ލާއިރު އެފަރާތުގެ ހިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް
އެފަރާތުގެ ނަން ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމާއި، އެކަން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނާފައިވާއިރު،
މިފަދަ ވިޔަފާރީގެ ހިދުމަތް ދޭ ފަރާތެއްގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ބަނގުރަލުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމަކީ އެ
މުވައްޒަފެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް ބުރޫއަރާނެފަދަ އަމަލެއްކަމުގައި ބުރަވެވުމުގެ އިތުރުން އެފަރާތަކީ
އިސްމަގާމެއްގައި ހުރި ފަރާތެއްކަމާއި، އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ނަމޫނާއަކަށް ވާންޖެހޭ ފަރާތެއްކަމާއި، މަސްތުގެ ހާލަތުގައި
ހުންނަ ފަރާތެއްގެ އަމަލުތަކަކީ އަންދާޒާކުރުމަށް އުދަނގޫ އަމަލުތަކެއްކަމާއި، ހުށަހެޅިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތުން މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރެ ގެސްޓުންނާ މުއާމަލާތްކޮށް، އަދި އެކި ފަހަރުމަތިން ކުނފުނީގެ ނަން
ބަދުނާމުވާފަދަ ކަންކަން ހިނގާފައިވުމީ ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައިވެސް އެފަރާތުން ބަނގުލަރުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާނަމަ ވުން ގާތް
އަމަލުތަކެއްކަމަށް ބޮޑަށް ބުރަވެވޭއިރު،
އޮކްޓޫބަރު މަހު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެފަރާތުގެ Misconduct Report”4 Employeeގަ”އި،
quantitiesofalcoholreflectedinhisbarbillswerenothighforhimandquantitieslike … “
thesewouldn’taffecthisperformance.”
މިފަދައިން ބުނެފައިވާތީ، އެފަރާތުން ބާ ބިލްތަކަށް އިއުތިރާޒު ނުކުރާކަމާއި، ނަމަވެސް އެއީ "މަތީ" އަދަދެއް ނޫންކަމަށާއި ،
އެފަރާތުގެ މަސައްކަތަށް ބުރޫނާރާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެފަރާތުގެ ބަނގުރާ އިސްތިއުމާލުކުރުމަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް
އައިސްފައިނުވާކަމާއި، އެފަރާތުގެ އެ އަމަލަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތްކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، މި މައްސަލައިގައި
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 23 ވަނަ
މާއްދާގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެ ހާލަތެއްގައިކަމަށް ބުރަވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައުޟޫއީ އަދުލުވެރިކަން substantive fairness((ގާއިމުކޮށްފައިވާކަމަށް
ބުރަވެވެއެވެ.
“4މި ރިޕޯޓުގެ 8.2.8 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ Employee Misconduct Report“
ޞަފްޙާ 27 ގެ 20
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
ސައިމަން ޓްރޫޑެލް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 272/VTR/2021
8.4. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުން
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން procedural fairness( )ގާއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ
ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
8.4.1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/HC-A/208 ގަ ޟިއްޔާގައި، ގާނޫނު ނަންބަރު 2/2008)ވަޒީފާއާބެހޭ
ޤާނޫނު(ގެ 23 ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި ވަކިކުރުން" ، މި މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި
މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާ އީ އަދުލުވެރިކަން procedural fairness((އަދި މައުޟޫ އީ
އަދުލުވެރިކަން substantive fairness((ގާއިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ފައިވާކަމާއި، ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ހާ ލަތުގައި، އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން procedural fairness((ގާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް،
އާންމު ހާ ލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން:
1. މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމާބެހޭ މަ އުލޫމާތު، އެއިރަކު ދެވެންހުރި ހުރިހާ ތަފު ސީލަކާއެކު، އެ
މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު؛
2. އެ ތުހުމަތަކާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތު އެ މުވައްޒަފަށް ދިނުމަށްފަހު އަދި އެފަދަ ފުރު ސަތެއްގައި އެ
މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރު ސަތު ދިނުމަށްފަހު؛
3. އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަހުގީ ގުކުރުމަށްފަހު؛
4. ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ދެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާކަމަށް، އެ ކުރެވޭ
ތަހުގީގަކަށް ފެނި، އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކޮށްފައިވާކަން، ވަކިކުރި
ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވާނަމަކަމާއި،
އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަ ތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ އިޖުރާއީ އަ ދުލުވެރިކަން procedural fairness((
ގާއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ބެލެވޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައި ވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ޞަފްޙާ 27 ގެ 21
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
ސައިމަން ޓްރޫޑެލް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 272/VTR/2021
8.4.2. އެގޮތުން މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމު ގައި އިޖުރާ އީ އަދުލުވެރިކަން
procedural fairness((ގާ އިމުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރު، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހާޟިރުވި ހެކިވެރިއެއްކަމަށްވާ
މާރިއޯ މައިކަލް ޕަޒިއެކްގެ ހެކިބަހުން، އެފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ތަހުގީގު
5
ރިޕޯޓު އެކުލަވާލައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެފަރާތާމެދު
ކުރެވުނު ތުހުމަތުތަކުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު އެފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުސަތު ދިންކަމަށް ހެކިބަސް
ދީފައިވާއިރު، އަދި ތަހުގީގު ރިޕޯޓުގައި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޖަވާބާއި، އެފަރާތް ވަޒީފާ
އަދާކުރަމުން ދިޔަ އުޅަދުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ މުވައްޒަފުންގެ ބަޔާން ނަގައިފައިވާކަން އެނގެން އޮތަތީ، މި
މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން (procedural
fairness(ގާއިމުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.
9. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުލިބިވާ ފައިސާއާއި ޗުއްޓީގެ ފައިސާ ލިބިދެވޭނެތަނެއް އޮތްތޯ ބަލާއިރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/SC-A/02 ގަޟިއްޔާގައި؛
...." ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުގައި މަދަނީ ޚުޞޫމާތްތަކުގައި ޘާބިތުކުރުމުގެ ބުރަ Onus probandi))އުފުލުމަކީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއި، މި މާނާގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަކީ ހަމައެކަނި ދަޢުވާ ކޯޓަށް އުފުލާ ފަރާތް ނޫންކަމާއި އޭގެ އިތުރުން ދަޢުވާ ރައްދު ވާ
ފަރާތުން ދަޢުވާގެ ދިފާޢުގައި ކުރާ ދިފާޢީ ދަޢުވާ ޘާބިތުކުރުމަކީ އެފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމާއި، އެހެންކަމުން، ދަޢުވާއެއްގައި އެއް
ޚަސްމު އަނެއް ޚަސްމާ ކުރިމަތިކުރާ "ދަފްޢު" Plea))ޘާބިތުކުރުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކީ އެ ދަފްޢެއް ކުރާ ފަރާތްކަން
އެނގެން އޮންނަ އޮތުމެވެ."
މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މި އުސޫލުގެ ދަށުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެފަރާތަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތް އަދި ޗުއްޓީގެ
ފައިސާ ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކުރާނަމަ، އެފަރާތަށް ލިބިފައިނުވާ މަހު މުސާރައާއި ޗުއްޓީގެ ފައިސާ ތަފްސީލުކޮށް
ސާފުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. އެގޮތުން؛
“5މި ރިޕޯޓުގެ 8.2.8 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ Employee Misconduct Report“
ޞަފްޙާ 27 ގެ 22
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
ސައިމަން ޓްރޫޑެލް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 272/VTR/2021
9.1. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރި 02 (ދެއެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ
މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެފަރާތަށް ނުލިބިވާ ސީދާ މަހު މުސާރަ
އަދި އިނާޔަތްތައް ބަޔާންކޮށްދީފައި ނެތުމުން، އެފަރާތަށް ފައިސާއެއް ލިބިދިނުމަށް ކަނޑައަޅާނޭ ހަމައެއް ނެތްކަމުގައި
ބުރަވެވެއެވެ.
9.2. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 24 އެޕްރީލް 2022 ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އީމެއިލު އަދި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަނީ 2019 އަދި 2022 ވަނަ އަހަރުވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިކަން
އެނގެން އޮތްނަމަވެ ސް،
އިސްވެ ރިޕޯޓުގެ 8.2.5 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަށް ބަލާއިރު،
“ThisistoconfirmtherenewalofyouremploymentcontractwithScubaspqaPvt.Ltdsignedon1st
June2020forthepositionofCruiseManager,workingmainlyonvesselScubaspaYangbutwitha
temporaryorpermanenttransferand/orrotationtovesselScubaspaYingiftheneedarises.
…
1.1 COMMENCEMENTDATE: 01.06.2021”
މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ 01 ޖޫން
2021 ގައި ފެށިފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުންކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.
9.3. ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކޮންމެ 03
(ތިނެއް) މަހަކަށް ފަހު 01 (އެކެއް) މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ލިބެންޖެހޭކަމަށާއި، އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
02 (ދެއެއް) މަސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ހައްގުވާއިރު އެފަރާތަށް ދީފައިވަނީ 01 (އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަށްވާ
ފައިސާކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 07 (ހަތެއް) މަސް ދުވަސް
ހޭދަކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ގަބޫލު ކުރާގޮތުގައި އިތުރަށް ހޭދަވި ދުވަސްތަކަށް މުސާރައިގެ 1/3
(ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި) ޗުއްޓީގެ ފައިސާ ގޮތުގައި ހައްގުވާކަމަށް އެފަރާތުން ދެކޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،
ގާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 41 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި،
"(ނ) މުވައްޒަފަކު، ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރާނަމަ، އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭ އަހަރީ ޗުއްޓީއެއްގެ ބޭނުން ނުކޮށް އޮތުމުން އެ ޗުއްޓީއަށް ލިބެންވާ ފައިސާ،
ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެމުވައްޒަފަކަށް ނުދީ އޮތްކަމަށްވާނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު، އެ ފައިސާ އެމުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ދޭންވާނެއެވެ ".
ޞަފްޙާ 27 ގެ 23
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
ސައިމަން ޓްރޫޑެލް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 272/VTR/2021
މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އެފަރާތަށް ހައްގުވާ އަހަރީ
ޗުއްޓީއެއް ބޭނުންނުކޮށް އޮތްކަމުގައިވާނަމަ އެ ޗުއްޓީއަށްވާ ފައިސާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބުން ހައްގުކަމަށް
ދެކެމެވެ.
9.4. އެހެންނަމަވެސް، މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ދިޔަ މަރުހަލާގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވިއިރު އެފަރާތަށް
ނުލިބިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ 01 (އެކެއް) މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީގެ ފައިސާއަކީ އެފަރާތް 01 ޖޫން 2019 އިން ފެށިގެން
ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށިފަހުން ވަކި ކޮން އަހަރެއްގެ ޗުއްޓީގެ ފައިސާއެއްކަން އެފަރާތް ސާފުކޮށްދީފައިނުވާތީ، މި ފައިސާ
އެފަރާތަށް ނަގައިދެވޭނެ ހާލަތެއް ނެތްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.
9.5. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ހޭދަވި ދުވަސްތަކަށް މުސާރައިގެ 1/3)ތިންބައިކުޅަ
އެއްބައި(ޗުއްޓީގެ ފައިސާ ގޮތުގައި ހައްގުވާކަމަށް ދެކޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އިސްވެ މި ރިޕޯޓުގެ 9.2 ވަނަ
ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވާ
މަގާމުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން 01 ޖޫން 2021 ގައި ފަށާފައިވާކަން އެނގެން އޮތްއިރު، ދެފަރާތުން ވެފައިވާ މި ވަޒީފާގެ
އެއްބަސްވުމުގައި6 ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ ށް 04 (ހަތަރެއް) ހަފްތާގެ ޗުއްޓީއެއް ޖެހިޖެހިގެން 13
(ތޭރަ) ހަފްތާ މަސައްކަތް ކުރުމުން ހައްގުވާނެކަމަށްވާއިރު، 01 ޖޫން 2021 ގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ
ދަށުން 31 އޮގަސްޓު 2021 ގައި އެފަރާތަށް އެފަރާތުގެ 04 (ހަތަރެއް) ހަފްތާގެ ޗުއްޓީ ހައްގުވާއިރު އެފަރާތް 18
ސެޕްޓެންބަރު 2021 ގައި ޗުއްޓީ އަށް ގޮސްފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޖެހިޖިހެން 13 (ތޭރަ) ހަފްތާގެ އިތުރަށް
02 (ދެއެއް) ހަފްތާ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް، އެފަރާތަށް ޗުއްޓީ ހައްގުވުމަށްފަހު، އެއަށްފަހު
ޖެހިގެން އަންނަ ޗުއްޓީ ހައްގުވުމާ ދޭތެރޭ ވަޒީފާ އަދާކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 13 (ތޭރަ) ހަފްތާ ޖެހިޖެހިގެން
މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނުވާތީ، މި ފައިސާއަކީ އެފަރާތަށް ޗުއްޓީގެ ފައިސާ ގޮތުގައި ނަގައިދެވޭނެ ފައިސާއެއްކަމުގައި
ބުރަނުވެވެއެވެ.
6 އިސްވެ މި ރިޕޯޓުގެ 8.2.5 ގައި ފާހަގަކުރެވިފައި
ޞަފްޙާ 27 ގެ 24
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
ސައިމަން ޓްރޫޑެލް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 272/VTR/2021
10. އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު،
10.1. މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫއީ އަދުލުވެރިކަން
substantive fairness((އަދި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން procedural fairness((ގާއިމުކުރުމަށްފަހުކަމަށް
ބުރަވެވޭ ސަބަބައްޓަކައި، އެފަރާތް އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ އިއާދަކޮށްދޭނެފަދަ އަމުރެއް ނެރެދެވޭނެ
ހާލަތެއް ނެތްކަމާއި،
10.2. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެފަރާތަށް ނުލިބިވަނީ ނުލިބިވަނީ ކަނޑައެޅިގެން ކޮން މަހެއްގެ މުސާރައިގެ ފައިސާކަމެއް
އަދި އެފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތުގެ ތެރެއިން ވަކި ކޮން އަހަރެއްގެ 01 (އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީގެ
ފައިސާއެއްކަން ސާފުކޮށްދީފައިނުވާތީ މި ފައިސާއަކީ އެފަރާތަށް ނަގައިދެވޭނެ ފައިސާއެއްނޫންކަމާއި،
10.3. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 13 (ތޭރަ) ހަފްތާ ޖެހިޖެހިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު 04 (ހަތަރެއް) ހަފްތާގެ ޗުއްޓީ
ހައްގުވެ، އިތުރަށް 02 (ދެއެއް) ހަފްތާ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެފަރާތް
މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ 02 (ދެއެއް) ހަފްތާ އަށް ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދޭނެ ހާލަތެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި
މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ.
މައްސަލައިގެ ނިންމުން:
ދެންފަހެ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި، އަޑުއެހުމުގައި ދެފަރާތުން
ދެއްކި ވާހަކަތަކަށާއި ހެކިވެރިންގެ ހެކިބަހަށް ރިއާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު ، ސައިމަން ޓްރޫޑެލް، ކެނެޑާ) ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: AJ827366)
01 ޖޫން 2019 އިން ފެށިގެން ސްކޫބާ ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ސްކޫބާ ސްޕާ ޔިންގގެ ކްރޫޒް މެނޭޖަރެއްގެ މަގާމު
އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، 18 ސެޕްޓެންބަރު 2021 އިން ފެށިގެން އެފަރާތް އަހަރީ ޗުއްޓީގައިވަނިކޮށް، އެފަރާތުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައަކާ
ގުޅިގެންކަމަށް ބުނެ އެއްވެސް އަސާސެއް އަދި ހަގީގަތާ ހިލާފު ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ބޭއިންސާފުން، ގާނޫނު ނަންބަރު
2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ވަޒީފާގެ މައްސަލަތަކުގައި
ޞަފްޙާ 27 ގެ 25
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
ސައިމަން ޓްރޫޑެލް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 272/VTR/2021
ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލަތަކާ ހިލާފަށް މައުޟޫއީ އަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ އަ ދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމެއް ނެތި ވަޒީފާއިން
ވަކިކޮށްފައިވާތީއާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރި 02 (ދެއެއް) އަހަރު
ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިނުވާތީއާއި، އެފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރި
މުއްދަތުގައި އެފަރާތަށް ހައްގުވާ 01 (އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީގެ ފައިސާ އެފަރާތަށް ދީފައިނުވާތީ، އަދި އެފަރާތް ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރިއިރު ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ހޭދަވި ދުވަސްތަކަށް މުސާރައިގެ 1/3 (ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި) ހައްގުވާ ކަމަށްދެކޭތީ،
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ އިއާދަކޮށްދިނުމަށާއި، އެފަރާތަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ
ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި، އަދި އެފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިއާދަކުރެވޭ ތާރީހާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
އެކީ އެއްފަހަރާ ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުދީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން
ހިފަހައްޓާފައިވާ ފައިސާއާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުދީވާ ޗުއްޓީގެ ފައިސާއަކީވެސް އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ކަމުގައި
ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫއީ އަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން
ގާއިމުކޮށްފައިވާނުވާތީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކިބައިން އެފަރާތަށް 06 (ހައެއް) މަސް ދުވަހުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތް
ނަގައިދިނުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާ އެނބުރި އިއާދަކޮށްދިނުމަށް ނިންމާ
ހާލަތުގައި އެފަރާތް އެނބުރި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައުމަށް ހިނގާ އެންމެހައި ހަރަދަކީ މައް ސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޒިންމާވާންޖެހޭ
ފައިސާއެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރުމުން އެފަރާތު ގެ
ކެރިއަރަށާއި ނަމަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ގާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 29 ވަނަ
މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް އެދި ސައިމަން ޓްރޫޑެލްގެ ފަރާތުން ސްކޫބާ ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާ
ގޮތަށް 07 ޑިސެންބަރު 2021 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި،
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކްރޫޒް މެނޭޖަރުގެ މަގާމު އަދާކުރުމުގައި،
ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ހިލާފަށް ޑިއުޓީ ވަގުތު ތަކުރާރުކޮށް ބަނގުރާ ބޮއެ މަސްތުގެ ހާލަތުގައި
ކަސްޓަމަރުން ކުރިމަތީ އުޅެ،
ޞަފްޙާ 27 ގެ 26
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
ސައިމަން ޓްރޫޑެލް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 272/VTR/2021
މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރެ ބޯޓުގެ ކެޕްޓަނަށް ބޯޓު ދުއްވުމާއި ބޯޓުގެ ނަގިލި ލުމަށް އިރުޝާދުދީފައިވާތީ، އެއީ ބޯޓުގައި ތިބޭ
އެންމެންގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާނެފަދަ އަމަލެއްކަމާއި، މިއީ އެފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ އިލްތިޒާމްތަކާ އަސާސީގޮތުން ހިލާފު އަދި
އެފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ހިލާފު އަމަލެއްކަމުން، އެފަރާތަށް އިސްލާހުވުމަށް ފުރުސަތު ދީ
އިސްލާހުނުވާނަމަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެ އަންގައި،
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަމަލުތަކަކީ ކުންފުނީގެ ނަން ބަދުނާމުވާނެފަދަ އަމަލެއްކަމުން އިތުރު އިންޒާރަކާ ނުލައި ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރެވޭނެކަން ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ،
އެފަރާތް ފާޅުކަން ބޮޑު ޣައިރު ސުލޫކީ އަމަލެއްކޮށްފައިވުމުން، ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
މައުޟޫއީ އަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމަށްފަހުކަމަށް ބަޔާންކޮށް ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން
ޖަވާބުދާރީވެފައިވާއިރު،
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ގާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޟޫއީ
އަދުލުވެރިކަން substantive fairness((އަދި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން procedural fairness((ގާއިމުކުރުމަށްފަހުކަމަށް
ކަނޑައަޅައި،
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދިފައިވާފަދައިން ވަޒީފާ އިއާދަކުރުމަށާއި، އެފަރާތަށް ނުދީވާ ފައިސާއާއި ޗުއްޓީގެ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް
މައްސަލަ ރައްދުވި ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ
ނިންމައިފީމެވެ.
06 ޖުމާދަލްއޫލާ 1444
30 ނޮވެންބަރު 2022
މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ
ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު
ޞަފްޙާ 27 ގެ 27
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701